WIKIPEDIA

Lingua moksha

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

A **lingua moksha** (мокшень кяль, *mokšenj kälj*) é unha lingua urálica con preto de 130.000 falantes nativos.[2] O moksha é a lingua maioritaria na parte oeste de Mordovia.[3] Está fortemente relacionada coa lingua erzya, malia que non son mutuamente intelixibles. O moksha tamén está considerada como unha lingua emparentada coas extintas meshcheriano e muromiano.[4] Existen seis dialectos do moksha: central, occidental (ou dialecto zubu), suroccidental, do norte, do sueste e meridional.

Moksha ***Мокшень кяль***	
Outros nomes:	mokšenj kälj
Falado en:	Rusia
Total de falantes:	130.000 (2010)[1]
Familia:	Urálica Mordvínico **Moksha**
Escrita:	Cirílico
Estatuto oficial	
Lingua oficial de:	Mordovia
Códigos de lingua	
ISO 639-1:	`--`
ISO 639-2:	`mdf`
ISO 639-3:	`mdf (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=mdf)`

Notas

1. Os datos numéricos de falantes están moi discutidos. A modo de exemplo, nas wikipedias aparecen (en miles):
    - 2: en:Moksha language, ru:Мокшанский язык
    - 250: de:Mokschanische Sprache
    - 400: ca:Mokxa (llengua)
    - 432: it:Lingua mokša
    - 500: es:Idioma moksha
    - 614: nl:Moksja (taal), pt:Língua moksha
2. Janurik, Boglárka (2013). "Code-switching in an Erzya-Russian bilingual variety: An "endangered" transitory phase in a contact situation". En Mihas, Elena; Perley, Bernard; Rei-Doval, Gabriel; Wheatley, Kathleen. *Responses to Language Endangerment. In honor of Mickey Noonan. New directions in language documentation and language revitalization*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. p. 180. ISBN 978-90-272-0609-1. Consultado o 17 August 2014.
3. [1] (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/387864/Moksha-language) Encyclopædia Britannica
4. Janse, Mark; Sijmen Tol; Vincent Hendriks (2000). *Language Death and Language Maintenance*. John Benjamins Publishing Company. p. A108. ISBN 978-90-272-4752-0.

Véxase tamén

Bibliografía

Existe unha versión da Wikipedia en ***Lingua moksha***

- Aasmäe, Niina; Lippus, Pärtel; Pajusalu, Karl; Salveste, Nele; Zirnask, Tatjana; Viitso, Tiit-Rein (2013). *Moksha prosody*. Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia. Helsinqui: Suomalais-Ugrilainen Seura. ISBN 978-952-5667-47-9. Consultado o 2014-07-24.
- Черапкин И.Г. Мокша-мордовско – русский словарь. Саранск, 1933
- Feoktistov, Aleksandr; Saarinen, Sirkka (2005). *Mokšamordvan murteet* [*Dialects of Moksha Mordvin*]. Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia *(en finés)*. Helsinqui: Suomalais-Ugrilainen Seura. ISBN 952-5150-86-0.
- Juhász Jenő. Moksa-Mordvin szójegyzék. Budapest, 1961
- Paasonen H. Mordwinisches worterbuch, Helsinqui SU Seura, 1990–1998
- Ермушкин Г.И. Ареальные исследования по восточным финно-угорским языкам (Areal research in East Fenno-Ugric languages). Москва, 1984
- Аитов Г. 'Новый алфавит – великая революция на Востоке. К межрайонным и краевой конференции по вопросам нового алфавита. Саратов, Нижневолжское краевое издательство, 1932. 73 с.
- Denis Sinor, *The Uralic Languages: Description, History and Foreign Influences* (http://books.google.com/books?id=TM2NQ78dP2wC&pg=PA263&lpg=PA263&dq=samoiedicis&source=web&ots=w7V2icQJnR&sig=ZanBxQyTTzonKjTUgSjqniOO4p0)

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_moksha&oldid=5311983"

A última edición desta páxina foi o 19 de novembro de 2019 ás 11:22.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.